

CLUB PHILATELIQUE DE WAVRE.

BULLETIN PERIODIQUE

EDITEUR RESPONSABLE : G. OTTEN
24, RUE HAUTE
1300 WAVRE



N° 206

M A I I 9 8 6

Bulletin mensuel ne paraissant pas en juillet et août
oo

Prochaine réunion du club : jeudi 15 mai à partir de 19 H 30
au local habituel "Café de la Paix", place du Sablon à Wavre.

Réalisations inter-membres (pages 5, 7 et 8).

Distribution des nouveautés.

Tombola gratuite et tombola payante animées par Joseph Hoeyen-
brugge, Claude Gilbeau et Francis Lamberg.

Lots de la tombola payante

| | |
|--|------------|
| Belgique N° 785 Antwerpen 1948 | 1400 F xxx |
| Belgique N° 1153-58 Unicef | 475 F xxx |
| Belgique N° BF 48 Belgica 72 | 300 F xxx |
| Belgique N° BF 50 & 51 Roi Baudouin | 300 F xxx |
| Belgique N° 1677-82 Historique 1973 | 225 F xxx |
| Belgique N° 1913-14 + BF 53 J.O. Moscou 1980 | 115 F xxx |
| Belgique N° 1893-96 Culturelle 1978 | 90 F 0 |
| Belgique N° BF 44 Postphila | 40 F xxx |
| Congo belge N° 63 payasage | 65 F 0 |
| Congo belge N° 61 bateau à roue | 510 F 0 |

SERVICE "NOUVEAUTES"

oooooooooooooooooooooooooooo

Nous tenons à prévenir solennellement tous les abonnés au ser-
vice "Nouveautés" que tous les timbres qui ne seront pas ré-
clamés à l'issue de la réunion du mois de juin prochain se-
ront considérés comme faisant partie du patrimoine du club.
Ils serviront à alimenter les tombolas des mois de septembre,
octobre et novembre prochains.

Un rappel de cette nouvelle disposition sera fait dans le bul-
letin du mois de juin !

UN DANGEREUX FAUSSAIRE

oooooooooooooooooooooooooooo

Signalons que l'article que vous lirez en page 4 sous ce titre
est extrait du Bulletin mensuel du Cercle philatélique de La
Hulpe....

A U D R A P E A U B E L G E S.P.R.L.

Marchand-Tailleur

Confections pour hommes et jeunes gens

rue Haute, 24 1300 WAVRE Tél 010/22.25.12

C A F E D E L A P A I X

Cercle d'échecs

Club philatélique Deux salles pour réunions

Union des fanfares

Place A. Bosch, 42 1300 WAVRE Tél 010/22.34.96

Pour toutes vos assurances et prêts

Pour votre épargne

BRIGITTE LORGE-LADRIELLE ET MARCEL LADRIELLE

rue du Chemin de Fer, 15 1300 WAVRE Tél 010/22.23.28

Ouvert de 9 à 12 H et de 13 à 16 H sauf le samedi sur rendez-vous

STATISTIQUES

oooooooooooo

D'après une statistique publiée dans le "Michel Rundschau" de décembre 1972, le pays qui a émis le moins de figurines postales en 1971 est l'Angola avec un seul timbre. Le record toutes catégories est atteint par l'émirat d'Ajman, avec 951 timbres et 138 blocs !

LE CROYEZ-VOUS ?

oooooooooooooooooooo

Vous connaissez la "Grande Orval", tirage 20.000 séries complètes. Quantité vendue : 17.713 séries. Ces timbres se trouvent facilement et sont souvent proposés en bloc de quatre lors de grandes ventes à Bruxelles.

Mathématiquement : est-il possible que le total des séries en possession des membres des cercles affiliés à la Fédération, des particuliers (placement), des marchands du monde entier, des séries détruites ou disparues = 17.713 ???

Réfléchissez : je reste perplexe et vous ?

AU SUJET DES CHIFFRES DE TIRAGE

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

D'après Louis Gailly, les chiffres donnés dans les catalogues sont en réalité les nombres de timbres qui ont été vendus. Par exemple, pour la série "Cardinal Mercier" le tirage aurait été de 60.000 séries et le nombre des séries vendues : 25.309... On aurait fait cadeau d'une importante partie des surplus au Comité de l'Oeuvre Cardinal Mercier. Ces surplus permirent d'en vendre apres coup et d'en surcharger 7.000 séries. La surcharge a été appliquée a la main, une par une à l'aide de quatre cachets.....

L E M O T D U P R E S I D E N T

oo

MESQUINERIES PHILATELIQUES...

Depuis plusieurs mois, nous nous sommes évertués à obtenir un timbre sur Wavre. Quoi de plus normal, de nombreuses communes ayant déjà eu le plaisir de voir un de leurs monuments, édifices ou autres coins de leur région représentés sur timbre-poste. La Régie des Postes et son service philatélique en étaient bien conscients et nous avaient promis tout leur appui pour combler cette lacune. Mais la décision finale appartenait au Ministre. Lors de la visite officielle que fit l'année dernière Herman De Croo, Ministre des Communications, à Wavre, l'intervention efficace du bourgmestre Charles Aubecq fit pencher la décision d'une manière favorable et il nous fut promis que Wavre ne serait pas oublié en 1986.

Il faut savoir qu'à l'époque, il était déjà prévu une série touristique comprenant quatre timbres et que suite à la décision de M De Croo, l'on ajoutait in extremis deux timbres : Wavre et Zele, de façon à respecter l'équilibre linguistique.

Paula D'Hondt, secrétaire d'Etat aux P.T.T. n'apprécia pas beaucoup cette intervention de son collègue, mais ne put que s'incliner devant la décision de son ministre de tutelle. Il faut préciser que l'un est P.V.V. et l'autre C.V.P.....!

Dans le nouveau gouvernement, Paula D'Hondt a conservé son mandat mais dépend directement du Premier Ministre, celui-ci voulant mettre fin aux nombreuses altercations entre Herman De Croo et "Onze Paula".

Quant à nous, nous avons obtenu en collaboration avec les autres clubs philatéliques de Wavre, la prévente du timbre touristique prévue pour les 28 et 29 juin prochain.

Mais comme dans le programme des émissions 86, il était prévu un timbre à l'effigie de Maurice Carême, poète né à Wavre, ville où il a passé son enfance et une partie de sa jeunesse et où il est enterré, nous avons également sollicité la prévente de cette série à caractère culturel.

C'est ici qu'intervient la mesquinerie de Paula D'Hondt. N'ayant plus de comptes à rendre à Herman De Croo, elle a répondu négativement à notre demande se vengeant ainsi de l'affront que lui avait infligé son ancien collègue. La prévente a donc été attribuée à Braine-l'Alleud qui ne l'avait pas demandée ! Et voilà, chers amis philatélistes, pourquoi le timbre Maurice Carême ne sera pas vendu en prévente à Wavre.

Faut-il rappeler que Paula D'Hondt a récemment demandé à une société de consultants suisses, une étude approfondie pour tenter de donner à la Régie des Postes une gestion plus saine et plus rentable ?

Si l'on commençait par avoir une politique plus cohérente dans l'attribution des préventes, cela permettrait que celles-ci soient plus rentables, et rapportent du bénéfice.

Nous savons, Madame, que vous avez une large carrière, nous savons maintenant que vos idées étroites sont inversement proportionnelles à votre gabarit.

Le président

H U B E R T H A V R E N N E

Un nouveau nom vient de s'ajouter à la liste déjà longue des faussaires qui, actuellement, produisent en abondance de fausses surcharges et de fausses oblitérations. Il s'agit d'un graphiste de Cologne, un certain Hubertus Malauschek. Une perquisition à son domicile a fait découvrir 124 faux cachets oblitérants, de nombreux clichés servant à l'imitation de surcharges et un grand nombre de fausses marques d'experts. Cette découverte est due à l'action énergique de la Centrale de lutte contre les falsifications, un organisme créé par la Fédération philatélique allemande et qui a déjà obtenu plus d'une victoire retentissante contre les faussaires de tous poils.

Parmi les faux cachets d'expertise saisis par la police au domicile de Malauschek figurent ceux de Bothe, Brett, Burger, Gilbert, Hoffman, Lemberger, Mahr, Mikulski, Möbs, Richter, Schlegel, Sperling, Sturm et Sommer.

Ces fausses marques d'expertise, assez fidèlement reproduites, servaient évidemment à valoriser les surcharges fabriquées par Malauschek. Parmi celles-ci figurent notamment les deux types de surcharge "cor des postes" de la zone anglo-américaine d'occupation, les surcharges "Berlin" du secteur occidental, les surcharges autrichiennes ayant servi, en 1945, à couvrir l'effigie d'Hitler, plusieurs types de la surcharge "Posta Ceskoslovenska 1919", les surcharges "officiel" et "hélice" de Suisse ainsi que des surcharges "Serbien" et "Sarre".

Les fausses oblitérations elles, couvrent un domaine fort étendu qui va des oblitérations à numéro de Tour et Taxis et de Prusse, des cachets à date d'Héligoland, de Hambourg et de Lübeck jusqu'aux oblitérations de la période hitlérienne en passant par une grande variété d'oblitérations des anciennes colonies allemandes.

Le pot aux roses a été découvert grâce à la méfiance d'un collectionneur à qui Malauschek avait proposé un 5 marks du Cameroun filigrane losange proprement oblitéré. La valeur du timbre oblitéré étant plus de cent fois supérieure à celle du timbre neuf, le candidat acheteur exigea, cela va de soi, un certificat.

Malauschek le lui procura en quelques jours, ce qui ne manqua pas d'éveiller la suspicion du collectionneur qui n'ignorait pas que l'expert Bothe, signataire du certificat, n'avait pas l'habitude de fournir son opinion aussi rapidement. Ayant cependant acheté le timbre du Cameroun, notre collectionneur le fit réexaminer et la vérité éclata : l'oblitération et le certificat étaient aussi faux l'une que l'autre...

- 5 -
 REALISATIONS INTER MEMBRES
 DU JEUDI 15 MAI 1986

| N° lot | Pays | Description | Etat | Cote | Départ | Adjugés à |
|--------|----------|--------------|------------------|------|--------|-----------|
| 1 | Belgique | 289 | xxx | 2000 | 950 | |
| 2 | | 438-45 | xxx | 600 | 280 | |
| 3 | | 573-82 | xxx | 150 | 70 | |
| 4 | | 583-92 | xxx | 150 | 70 | |
| 5 | | 603-12 | xxx | 175 | 80 | |
| 6 | | 653-60 | xxx | 75 | 30 | |
| 7 | | 697-98 | xxx | 120 | 50 | |
| 8 | | 761-72 | xxx | 2600 | 1250 | |
| 9 | | 787-91 | xxx | 2700 | 1300 | |
| 10 | | 918-23 | xxx | 2500 | 1200 | |
| 11 | | 979-85 | xxx | 2500 | 1200 | |
| 12 | | 1005-06 | xxx | 2600 | 1200 | |
| 13 | | 1108-13 | xxx | 170 | 75 | |
| 14 | | 1121 | xxx | 50 | 25 | |
| 15 | | 1122-24 | xxx | 125 | 55 | |
| 16 | | 1125-27 | xxx | 150 | 70 | |
| 17 | | 1163-68 | xxx | 650 | 280 | |
| 18 | | 1198-1203 | xxx | 275 | 120 | |
| 19 | | 1205-11 | xxx | 275 | 120 | |
| 20 | | BF 15-16 | xxx | 1500 | 700 | |
| 21 | | BF 30 | xxx | 8500 | 4000 | |
| 22 | | Carnet 914 B | xxx | 5500 | 2200 | |
| 23 | | Carnet 914 A | 0 | 3000 | 1200 | |
| 2e | 24 | Belgique | 3 (voir marges) | 0 | 3100 | 100 |
| | 25 | | 12 (voir marges) | 0 | 2750 | 100 |
| | 26 | | 179-81 | 0 | 325 | 100 |
| | 27 | | 326-32 | 0 | 4000 | 1350 |
| | 28 | | 471-77 | 0 | 750 | 250 |
| | 29 | | 504-11 | 0 | 1500 | 500 |
| | 30 | | 834-40 | 0 | 1250 | 400 |
| | 31 | | 842-44 | 0 | 550 | 180 |
| | 32 | | 880-91 | 0 | 9000 | 3000 |
| | 33 | | 927-29 | 0 | 2750 | 900 |
| 3e | 34 | Congo belge | 3 | 0 | 1750 | 700 |
| | 35 | | 11 | 0 | 15000 | 6000 |
| | 36 | | 12 | 0 | 4000 | 1600 |
| | 37 | | 27 | 0 | 2500 | 1000 |
| | 38 | | 106-17 | 0 | 530 | 210 |
| | 39 | | 118-31 | 0 | 230 | 90 |
| | 40 | | 135-49 | 0 | 425 | 170 |
| | 41 | | 150-58 | xxx | 1400 | 560 |
| | 42 | | 159-61 A | 0 | 670 | 270 |
| | 43 | | 162-67 | 0 | 250 | 100 |
| | 44 | | 192-93 | 0 | 200 | 80 |
| | 45 | Belgique | 394-400 | 0 | 7500 | 3500 |
| | 46 | | 410 | 0 | 5000 | 2000 |
| | 47 | Allemagne | 60 | xx | 265 | 795 |
| 4e | 48 | Belgique | 102-03 | 0 | 1425 | 500 |
| | 49 | All occ | 73 | 0 | 22,5 | 65 |
| | 50 | | 3 | 0 | 125 | 350 |
| | 51 | | 33 | 0 | 175 | 490 |
| | 52 | France | 119 | xx | 135 | 400 |
| | 53 | | 121 | xx | 275 | 850 |
| | 54 | | 123 | xx | 800 | 2400 |
| | 55 | | 178 | 0 | 16,5 | 45 |

| N° lot | Pays | Description | Etat | Cete | Départ | Acjugs à |
|--------|----------|-------------|--------|-------|--------|----------|
| 56 | France | 180 | 0 | 40 | 110 | |
| 57 | | 247 | 0 | 60 | 170 | |
| 58 | | 250 | 0 | 200 | 600 | |
| 59 | | 253 | 0 | 110 | 310 | |
| 60 | | 254 | 0 | 190 | 530 | |
| 61 | | 274 | xx | 350 | 1000 | |
| 62 | | 328 | 0 | 15 | 40 | |
| 63 | | 334 | 0 | 10 | 30 | |
| 64 | | 841 | xx | 375 | 1100 | |
| 65 | | 1076-77 | xxx | 60 | 180 | |
| 66 | Pays-Bas | 573 | 0 | 90 | 250 | |
| 67 | | 594 | 0 | 112,5 | 315 | |
| 68 | | 660 | 0 | 21 | 55 | |
| 69 | Suisse | 857-60 | 0 | 12 | 35 | |
| 70 | | 891-94 | xxx | 18,5 | 50 | |
| 71 | | 915 17 | xxx | 20 | 30 | |
| 5e 72 | Belgique | 1 | 0 | 3000 | 600 | |
| 73 | | 2 | 0 | 2200 | 550 | |
| 74 | | 7 | 0 | 275 | 175 | |
| 75 | | 13 B | 0 | 1800 | 60 | |
| 76 | | 52 | 0 | 1200 | 450 | |
| 77 | | 81-83 | xx | 600 | 200 | |
| 78 | | 84-91 | 0 | 1500 | 370 | |
| 79 | | 211-19 | 0 | 1900 | 670 | |
| 80 | | 458-65 | xxx | 625 | 510 | |
| 81 | | 519-26 | 0 | 1200 | 470 | |
| 82 | | 737-42 | xxx | 1500 | 420 | |
| 83 | | 743-47 | xxx | 800 | 200 | |
| 84 | | 773-80 | xxx | 1350 | 675 | |
| 85 | | 787-91 | xxx | 2700 | 1300 | |
| 86 | | 813 (2) | xxx | 225 | 70 | |
| 87 | | 814-22 | xxx | 2800 | 1050 | |
| 88 | | 868-75 | xxx | 2400 | 1170 | |
| 89 | | 927-31 | xxx | 5000 | 2100 | |
| 90 | | 946-51 | xxx | 7000 | 3450 | |
| 91 | | 955-60 | xxx | 1500 | 700 | |
| 92 | | 961-63 | xxx | 500 | 220 | |
| 93 | | 964-66 | xxx | 300 | 140 | |
| 94 | | 9 69-70 | xxx | 130 | 60 | |
| 95 | | 1008-10 | xxx | 110 | 50 | |
| 96 | | 1013-18 | xxx | 450 | 210 | |
| 97 | | 1025-26 | xxx | 160 | 60 | |
| 98 | | 1082-88 | xxx | 700 | 300 | |
| 99 | | 1147-49 | xxx | 375 | 170 | |
| 100 | | Taxe 1 (2) | xx | 400 | 200 | |
| 101 | | Taxe 1-2 | xx | 1200 | 500 | |
| 102 | | Taxe 8 | 0 | 225 | 100 | |
| 103 | | Taxe 11 | xx | 600 | 100 | |
| 104 | | Taxe 38 a/b | xx/xxx | 850 | 400 | |
| 105 | | P.A. 28-29 | xxx | 400 | 100 | |
| 106 | Congo | 9 | xx | 2500 | 325 | |
| 107 | Burundi | 26-34 | xxx | 240 | 50 | |
| 108 | | 35-40 | xxx | 120 | 30 | |
| 109 | | 41-42 | xxx | 130 | 30 | |
| 110 | | 43-51 | xxx | 65 | 15 | |
| 111 | | 54-57 | xxx | 100 | 20 | |
| 112 | | 58-61 | xxx | 120 | 30 | |
| 113 | | 64-68 | xxx | 175 | 45 | |
| 114 | | 69-74 | xxx | 80 | 20 | |
| 115 | | 75-79 | xxx | 125 | 30 | |
| 116 | | 95-101 | xxx | 140 | 35 | |

| | N° lot | Pays | Description | Etat | Cote | Départ | Adjugés à |
|----|--------|---------------|---------------------------------|------|------|--------|-----------|
| | 117 | Burundi | 102-11 | xxx | 150 | 40 | |
| | 118 | Ruanda-Urundi | 225-30 | xxx | 50 | 12 | |
| | 119 | Rwanda | 70-75 | xxx | 125 | 32 | |
| | 120 | | 76-83 | xxx | 170 | 45 | |
| | 121 | | 205-12 | xxx | 115 | 30 | |
| 6e | 122 | Belgique | 1122-24 | xxx | 125 | 50 | |
| | 123 | | 1125-27 | xxx | 150 | 60 | |
| | 124 | | 1159-62 | xxx | 135 | 54 | |
| | 125 | | 1169-71 | xxx | 90 | 36 | |
| | 126 | | 1198-1203 | xxx | 275 | 110 | |
| | 127 | | 1205-11 | xxx | 275 | 110 | |
| | 128 | Congo | 660-62 | xxx | 70 | 28 | |
| | 129 | | 747A-C (non émis) | xxx | 2750 | 1200 | |
| | 130 | | 748-52 | xxx | 200 | 80 | |
| | 131 | | 773-76 | xxx | 60 | 24 | |
| | 132 | | 778-81 | xxx | 200 | 80 | |
| | 133 | | 785-94 | xxx | 1000 | 400 | |
| | 134 | | 797-99 | xxx | 60 | 24 | |
| | 135 | Zaïre | 800-02 | xxx | 100 | 40 | |
| | 136 | | 803-05 | xxx | 600 | 240 | |
| | 137 | | 806-22 | xxx | 550 | 220 | |
| | 138 | | 837-42 + BF du 842 (non émis) | xxx | 800 | 320 | |
| | 139 | | 853-69 | xxx | 750 | 300 | |
| | 140 | | 884-91 | xxx | 125 | 50 | |
| | 141 | | 892-95 | xxx | 200 | 80 | |
| | 142 | | 896-905 | xxx | 150 | 60 | |
| | 143 | | 906-11 + 908 A | xxx | 200 | 80 | |
| | 144 | | 906-11 (surch renversées) | xxx | 900 | 360 | |
| | 145 | | 912-16 + 915 A | xxx | 350 | 140 | |
| | 146 | | 912-16 (surch renversée) | xxx | 750 | 400 | |
| | 147 | | 916 A (surch renversée) | xxx | 150 | 60 | |
| | 148 | | 915 A (surch renversée) | xxx | | 150 | |
| 7e | 149 | Luxembourg | 231-32; 333; 356; 359; 367; 371 | xxx | 32 | 90 | |
| | 150 | | 398-401 | xxx | 60 | 180 | |
| | 151 | | 542-44; 549-50; 611-13 | xxx | 20 | 60 | |
| | 152 | | 620-31 | xxx | 26 | 70 | |
| | 153 | | 660-67; 778-81 | xxx | 10 | 30 | |
| | 154 | | 686-90; 699-701 | xxx | 14 | 30 | |
| | 155 | | 686-90; 735-37 | xxx | 28 | 70 | |
| | 156 | | 699-717 | xxx | 30 | 90 | |
| | 157 | | 702-09 | xxx | 12 | 25 | |
| | 158 | | 710-15; 716-21 (2) | xxx | 25 | 75 | |
| | 159 | | 722-43 | xxx | 30 | 90 | |
| | 160 | | 748; 753; 770; 773; 778-85 | xxx | 30 | 90 | |
| | 161 | | 754-63; 770-81 | xxx | 20 | 50 | |
| | 162 | | 808-25 | xxx | 34 | 90 | |
| | 163 | | 826-42 | xxx | 30 | 90 | |
| | 164 | | 843-63; 869-75 | xxx | 70 | 210 | |
| | 165 | | 878-85 | xxx | 18 | 60 | |
| | 166 | | 17-32 Occupation allemande | xxx | 52,5 | 90 | |
| 8e | 167 | Monaco | 1018-28 | xxx | 75 | 255 | |
| | 168 | | 1029-30 | xxx | 32,5 | 105 | |
| | 169 | | 1043-50 | xxx | 27,5 | 85 | |
| | 170 | | 1057-61 | xxx | 30 | 95 | |
| | 171 | | 1065-66 | xxx | 30 | 95 | |
| | 172 | | PA 63-65 | xxx | 37,5 | 120 | |